



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

MOPHATO 12

SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA (FAL)

PAMPIRI YA BORARO (P3)

NGWANAITSEELE 2012

MADUO: 100

NAKO: 2½ diura

Pampiri e, e na le ditsebe di le 7.

DITAELO

1. Pampiri e, e arogantswe ka dikarolo di le THARO e leng A, B le C.

KAROLO YA A:	Tlhamo	(50)
KAROLO YA B:	Ditlhangwa tse dileele tsa tirisano gammogo le ditlhangwa tse di dirisang mekgwa e e farologaneng ya tlhaeletsano	(30)
KAROLO YA C:	Ditlhangwa tse dikhutshwane tsa tirisano	(20)
2. Araba potso e le NNGWE go tswa mo karolong nngwe le nngwe.
3. Kwala ka puo e o tlhatlhobiwang ka yona.
4. Simolola karolo NNGWE le NNGWE mo tsebeng e NTŠHWA.
5. Kwala letlhomeso (sekao, mmapa wa dikakanyo/sethalo, jalo le jalo), siamisa diphoso le go buisa tiro ya gago gape. Letlhomeso le kwalwe PELE o simolola go kwala tlhamo.
6. Tirokwalo ya ipaakanyo yotho e tshwanetse go tlhagelela sentle. Thala mola o o sekaganyang go supa fa tirokwalo e le ya ipaakanyetso.
7. Tiriso ya nako e e tshikinngwang ke metsotsa e le 80 mo KAROLONG YA A, 40 mo KAROLONG YA B le 30 mo KAROLONG YA C.
8. Dinomoro tsa dikarabo di tlhagelele jaaka di ntse mo pampiring ya dipotso.
9. Naya karabo NNGWE le NNGWE setlhogo se se maleba.


ELA TLHOKO: Setlhogo ga se a tshwanela go akarediwa mo palong ya mafoko a a tlhogegang.

10. Kwala sentle ka mokwalo o o buisegang.

KAROLO YA A: TLHAMO**POTSO 1**

Kwala tlhamo ya bolele jwa mafoko a a ka nnang 250–300 ka NNGWE FELA ya ditlhogo kgotsa ditshwantsho tse di neilweng. Fa o dirisa setshwantsho go kwala tlhamo, se neele setlhogo. O se ke wa lebala go thala lethomeso/lenaneopaakanyo pele o kwala.


- | | | |
|-----|---|------|
| 1.1 | Ga ke ise ke tshege jaana mo botshelong jwa me. | [50] |
| 1.2 | Ntwa magareng ga mapodisi le magodu. | [50] |
| 1.3 | Botshelo bo boima, fela bo monate. | [50] |
| 1.4 | Nka thusa bana ba dikhutsana jaana ... | [50] |
| 1.5 | A go botlhokwa go direlwa moletlo wa Materiki (Matric Dance)? Dumalana kana o ganetsane le ntlha e. | [50] |
| 1.6 | Lebelela setshwantsho se se latelang, mme o kwale tlhamo ka sona. | |



[Art Explosion: Premium Image Collection]

[50]

1.7 Lebelela setshwantsho se se latelang, mme o kwale tlhamo ka sona.



[Sifunda Olwethunga: LMMS Madondo le WNZ Mthembu]

[50]

1.8 Lebelela setshwantsho se se latelang, mme o kwale tlhamo ka sona.



[Art Explosion: Premium Image Collection]

[50]

PALOGOTLHE YA KAROLO YA A:

50

KAROLO YA B: DITLHANGWA TSE DILEELE TSA TIRISANO**POTSO 2**

Araba potso e le NNGWE FELA mo karolong e. Karabo e nne boleele jwa mafoko a a ka nnang 80–100.

2.1 Lekwalo la Semmuso (Formal letter)

O bone thuso ya madi a go tsweletsa dithuto tsa gago pele go tswa mo setlamong sa Telkom. Kwalela motsamaisi lekwalo la ditebogo.

[30]

2.2 Lekwaloikitsiso (CV)

Banka ya Batho Pele e phasalanditse tiro mo maraanyaneng (Internet). Kwala lekwaloikitsiso le o tla le romelang go kopa tiro eo.

[30]

2.3 Dipotsotherisano (interview)

Moithuti o ikgapetse sekgele mo dikgaisanong tsa puo (Speech Contest) mo sedikeng sa lona, jaaka mmegadikgang kwala dipotsotherisano magareng ga gago le moithuti.

[30]

2.4 Pegelo (report)

Lebelela setshwantsho se se latelang, mme o kwale pegelo e e tla tsamaelanang le sona.



[Art Explosion: Premium Image Collection]

[30]

PALOGOTLHE YA KAROLO YA B:

30

KAROLO YA C: DITLHANGWA TSE DIKHUTSHWANE TSA TIRISANO**POTSO 3**

Araba potso e le NNGWE FELA mo karolong e. Karabo e nne boleele jwa mafoko a a ka nnang 80–100.

3.1 Taletso (invitation)


Thala karata ya taletso o laletse tsala ya gago go tla moletlong wa matsalo a gago.

[20]**3.2 Bukatsatsi (diary)**

Wena le ditsala tsa gago le ne le ipaakanyetsa ditlhathlhabo mmogo. Kwala bukatsatsi ya malatsi a le matlhano ka ditiragalo tsa ipaakanyo ya lona.

[20]**3.3 Dikaelo (directions)**

O rulagantse go kopana le motswalaago kwa toropong ya Kapa. Mo kaele tsela e a tla e dirisang go tloga kwa Labia Theatre go fitlha kwa Victoria Shopping Centre mme o dirise mmapa o o o neetsweng.



[My Clever: Bonnie Kneen le Johan Pienaar]

[20]

PALOGOTLHE YA KAROLO YA C: PALOGOTLHE:

20
100